

Joan-Francés BLADÈR

Barbà-Blavà

Counte tradiciounau per Joan-Francés Bladèr. « Dictat per Catarinà Sustrac, de Sentà-Aulària (L.-e-G.). Lou Jausèp Lafita, dou Perganh-Talzac (Gèrrs), m'avèva hèit lou medish counte den ma joenessà. Pouirà citar d'autes countaires, pramou que lou counte de Barbà-Blavà es encoèra plàn counegut en Gascounha e en Agenés. »

NB. : lettres en italique et en gras : lettres propres au parler du Gers.

Jou sabi ùn counte. I avèva, ùn cop, ùn ome haut de siés^(= sheis) pès, **dambe** uà barbà blavà que li devaravà dinc a la cinta^(ceinture). Pramou d'acò l'aperavàt Barbà-Blavà. Aqueth ome èra rixe coumà la mar. Çaque^(cependant)là, hasèva pas jamés l'aumoinà. Boutavà pas jamés lou pè dens uà glèisa. Disèvan que s'èra maridat sèt cops ; mes sabèvan pas oun èran sas sèt hemnas.

Enfin, lou rei de França estèc avisat d'aquets maxants bruts. Autalèu, envièc forçà souldats entà préjer lou maxant ome, e ùn gran jutge arrouge entà l'interrougar. Sèt ans de tems que batoun lous bosquis e las mountanhàs ; mes Barbà-Blavà s'estujava^(se cachait) sabi pas oun. Lous souldats e lou gran jutge arrouge ùn cop tournats, Barbà-Blavà tournèc parésher, mes maxant, mes terrible que jamés. Èra au punt que digùn gausavà pas s'atardar a sèt lègas a l'entouren de soùn castèth.

Ùn maitìn, Barbà-Blavà courrèva la campanha, mountat sus soùn gran xibau negre, e seguit de tres dogues, grans e forts coumà braus^(joens boeus). Vejouc a passar, toutà souletà, uà damaisè -la bèra e joenà. Sense dise uà paraula, lou gus la gahèc per la cinta, e se l'empourtèc den soùn castèth.

- *Escoutà. Enteni que tu siqs ma hemna. D'arenlà^(dorénavan), sourtiràs pas mes d'aci.*

Per forçà, la damaisèla espousèc Barbà-Blavà, e demourèc presounèra, a soufrir mort e passioùn, e a plourar toutea' las lèrmàs de sous oelhs. Cadà maitìn, talèu^(sitôt) la puntà de l'aubà, Barbà-Blavà mountava a xibau, e partissèva, seguit de sous tres dogues, grans e forts coumà braus^(= taures). Tournava pas qu'a l'orà dou soupar. Tout 'lou loung dou joùrn, sa hemna demourava en frinèsta. Espiava labàs, labàs, den la campanha. E saunejavà plàn tristament. Quauque cop, uà pastouretà, poulidà^(jolie) coumà ùn cor, e ounèsta coumà uà santa, vejèva s'assèder auprès de sa mestressa.

- *Dauna, ça li disèva, counegui vostas pensadas. Vous mauhigatz^{(s)(vous vous méfiez)} douz vailets e de las servicialas d'aqueste castèth. Dauna, n'avètz pas tort. Mes jou, soui pas vaguda entà vous traïr. Dauna, countatz-me vostas penas.*

La dauna se caravà. Mes ùn joùrn que parlèc.

- *Pastouretà, poulidà pastouretà, se me traïsses, lou Boun Diu e la Senta Vierge te castigàràn. Escoutà. Jou te vau countar mas penas. Pastouretà, nueit e joùrn, sauneji a moun praube pair, a ma prauba mair. Sauneji a mous dus frairs, partits dempus sèt ans passats en terrà estranja, entau serviçi dou rei de França. Pastouretà, poulidà pastouretà, se me traïsses, lou Boun Diu e la Senta Vierge te castigàràn.*

- *Dauna, vous traïrèi pas. Escoutatz. Èti gran pouder sus ùn gai parlaire^(geai parlant). Qüand voulhatz^(veuillez > voudrez), ac ajärà tout countar a vostes dus frairs, partits dempus sèt ans passats en terrà estranja, entau serviçi dou rei de França.*

- *Mercés, pastouretà. Atendem lou boùn moument.*

D'arenlà, la dauna e la poulidà pastouretà vengoun granas amigas. Mes parlèn pas mes d'arré, pramou que crenhèvàn que lous vailets e las servicialas dou castèt las venoussen^(vendissent).

Ùn joùrn, Barbà-Blavà digouc a sa hemna :

- *Escoutà. Doumàn maitìn, talèu puntà d'aubà, partissi per ùn gran viatge. Acì sèt claus. La siés^(= sheis) mes granas aubrissêns las crambas^(chambres) e lous armaris dou castèth. Te'n podes servir*

a ta voulentat. Mes la mes petita clau aubris la porta d'aquera crambeta. Aquì, te defendi d'entrar. S'aube^disses pas, ac saberèi, e t'arribàrà malurr.



Pinhadà Gustau Doré

L'endoumàn maïtin, talèu puntà d'aubà, Barba-Blava partiscouc au galop sus soùn xibau negre, seguit de sous tres dogues, grans e forts coumà brau.

Pendent tres mesis, la daunà hascouc coumà lou mèstre avèva comandat. **Dambe** las siés^(= sheis) granas claus, aubriscouc pas que las crambas e lous armaris dou castèth. Mes se pensavà cent cop per joûrn :

- *Voulerà plàn saber ço que i a den la crambeta.*

Acò poudèvà pas durar lountems. Talèu dit, talèu hèit. La daunà aperèc la poulidà pastouretà, prengouc la petita clau, e aubriscouc la porta de la crambeta.

- *Sentà Vierge !*

Ueit crocs de hèrr. Sèt hemnàs mortàs penjadàs^(= penudas) acì. La daunà voulouc tournar barrar la porta. Mes la petita clau caijouc^(= caçou) en tèrra. La poulidà pastouretà se l'amassèc. Malurr ! La petita clau pourtavà uà tacà de sang.

Ùn cop la crambeta barradà de navèth, la daunà e la poulidà pastouretà breguèn^(récurèrent) la tacà de sang dinc a sourelh-couc. La fretèn **dambe** vinagre e sau, **dambe** cendres caudàs, **dambe** brega-coupà^(prêle). Arré n'i hascouc. Tant mes las duàs malurousàs fretavà, tant mes la tacà de sang se mushavà en arrouge suu hèrr. Enfin la petita clau parlèc :

- *Fretatz, hemnàs. Cèrtas, poudetz plàn fretar. Ma tacà de sang partirà pas jamés, jamés. Den sèt joûrns, Barba-Blava serà tournat acì.*

Alabetz, la poulidà pastouretà digouc a sa mestressa :

- *Daunà, lou boùn mouent es vengut de mandar lou gai parlaire.*

- *Cac cac cac.*

En aquet crit, lou gai parlaire entrèc per la frinèsta.

- *Cac cac cac. Poulida pastouretà, qué me vos tu ?*

- *Gai parlaire, partis entà l'estrange^(étranger). Partis entà l'armada dou Rei de França. Aquì, diràs aus dus frairs de ma mestressa : « Viste, viste, courrètz pourtar ajuda a vostà sor, qu'es presounèra au castèt de Barba-Blava. »*

Den la nueit negrà, lou gai partiscouc a touta voulada. A sourelh-l^hevat, avèva desjà hèit soùn never.

Sèt joûrs après, Barba-Blava tournavà au castèth, toutjoûrn mountat sus soùn gran xibau negre, seguit de sous tres dogues grans e forts coumà braus.

- *Hemna, tournà-me mas sèt claus.*

La praubetà li presentèc las siés^(= sheis) granas claus de las crambas e dous armaris.

- *Bougressà ! N'èi pas moun coumpte. La petità clau ! La petità clau !*

Touta tremoulantà, la malurousa presentèc la petità clau tacadà de sang.

- *Carrounha ! As espiat deguens la crambetà. Dens uà orà, penjäràs^(= peneràs) mortà au ueitau croc de hèrr.*

Barba-Blava devarèc den la court, entà ahilar^(afilier) soùn couteràs sus la pèira. En tout ahilar lou couteràs, que disèva :

*Ahilà, ahilà, couteràs,
Peu cot de ma hemna passäràs.*

La daunà e la poulida pastouretà escoutavan toutes tremoulantas.

- *Pastouretà, poulida pastouretà, mountà, mountà au mes haut de la tourr.*

La poulida pastouretà aubeiscouc^(= aubedi). Den la court, Barba-Blava s'ahilava toutjoûrn lou couteràs sus la pèira.

*Ahilà, ahilà, couteràs,
Peu cot de ma hemna passäràs.*

- *Patouretà, poulida pastouretà, que veges dempus lou mes haut de la tourr ?*

- *Daunà, dou mes haut de la tourr, vegì las mountanhàs e las planas.*

Alabetz, la daunà mountèc sèt graçàs^(marches) de l'escalèr. Den la court, Barba-Blava s'ahilava toutjoûrn lou couteràs sus la pèira.

*Ahilà, ahilà, couteràs,
Peu cot de ma hemna passäràs.*

- *Pastouretà, poulida pastouretà, que veges dempus lou mes haut de la tourr ?*

- *Daunà, dempus lou mes haut de la tourr, vegì, labàs, labàs, vostes dus frairs lancats au gran galop de sous^(= lours) xibaus.*

Alabetz, la daunà mountèc autas sèt graçàs de l'escalèr. Den la court, Barba-Blava s'ahilava toutjoûrn lou couteràs sus la pèira.

*Ahilà, ahilà, couteràs,
Peu cot de ma hemna passäràs.*

- *Pastouretà, poulida pastouretà, que veges dempus lou mes haut de la tourr ?*

- *Daunà, vostes dus frairs soun uà lèga^(lieue) mes près, sauvatz vostà vita, se poudètz.*

Den la court, Barba-Blava avèva acabat de s'agusar lou couteràs sus la pèira.

- *Devara, carrounha. Devara, ou jou que mounti.*

Alabetz, la daunà mountèc autas sèt graçàs de l'escalèr.

- *Moun amic, lou tems de hâr ma pregàrià. – Pastouretà, poulida pastouretà, que veges dempus lou mes haut de la tourr ?*

- *Daunà, vostes dus frairs soun tout près, tout près, sauvatz vostà vita, se poudètz.*

Alabetz, la daun^a mountèc dinc au mes haut de la tourr. Sous dus frairs boutavən pè a tèrra davant la portə dou castèth. De la court estant^(depuis la tour), Barbə-Blavə cridavə :

- *Devarə, carrounha. Devarə, ou jou que mounti !*

Barbə-Blavə que mountèc, en brandir soùn couteràs plàn ahialat.

- *Hardit ! Mous frairs. A moun ajuda.*

Barbə-Blavə deshèc sa hemnə, e shiulèc sous tres dogues, grans e forts coum^a braus. Lous dus frairs arribavən sus la platə-formə de la tourr, **dambe** lou sabre au punh.

- *Hardit ! Mous frairs. A moun ajuda.*



Dessenh Clement-Pèir Marillier (1785)

Pendent uə orə d'arrelotge, bèstïas e gents hascoun batalha. Enfin, Barbə-Blavə caijouc^(= cagou) mort **dambe** sous tres dogues, grans e forts coum^a braus.

- *Souretə, aquet gus e sas bèstïas an acabat de mau hâr. Partissem.*

Lou frair ainat prengouc sa sor en courpə. Lou caddèt prengouc la poulidə pastouretə. A sourelhcouc, arribavən au castèt de sous^(= lours) parents.

- *Adishatz, moun pair. Adishatz, ma mair. M'avetz plouradə coum^a mortə, e mortə seri, au castèt de Barbə-Blavə, sense l'amistat d'aquestə poulidə pastouretə.*

Touts s'embracèn, coum^a gents urousis de se tournar végər. Au soupar, lou frair caddèt parlèc.

- *Escoutatz, moun pair. Escoutatz, ma mair. Soui amourous de la poulidə pastoureta. Se me la balhatz pas per hemnə, doumàn tourni partir entà la guèrrə. Me tournäratz pas jamés végər, jamés.*

- *Hilh, hè a ta voulentat. Ta poulidə pastouret aurà per dot lou castèt de Barbə-Blavə.*

E tric tric

Moun counte es finit.

E tric trac,

Moun counte es acabat.